

Mphato wa boraro

Week 6


Beke ya boselela

Theme: Buying food

Tabataba: Go reka dijo

Instructions: Look at the following picture and read the words below. You can write the words in your home exercise book.

Ditaelo: Lebelela seswantšho se gomme o leke go bala mantšu a a latelago.



A. The words in English

- | | | |
|--------------|------------|------------|
| 1. Milk | 4. Meat | 7. Bananas |
| 2. Cheese | 5. Chicken | 8. Apples |
| 3. Ice-cream | 6. Fish | 9. Oranges |

